

OTVORENI PARLAMENT



Centar za demokratsku tranziciju



Skupština Crne Gore



Evropska unija

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina I ♦ Broj 3 ♦ 1-31. mart 2011. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama je treće izdanje biltena „Otvoreni Parlament“, koji pripremaju Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i Služba Skupštine Crne Gore.

Bilten o radu Skupštine Crne Gore objavljuje se jednom mjesečno, u okviru projekta „Otvorene institucije“, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

U biltenu „Otvoreni parlament“ možete čitati o najvažnijim aktivnostima Skupštine Crne Gore – zakonodavnom i nadzornom djelovanju, parlamentarnoj saradnji, projektima koje Skupština realizuje i saradnji ove institucije sa građanima. Takođe, kroz bilten se trudimo da vam približimo značenje važnih parlamentarnih pojmova, kao i da vam prenesemo zanimljive dokumente i događaje iz istorije crnogorskog parlamentarizma.

U ovom broju biltena izdvajamo početak prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini. U proteklom periodu su održane četiri sjednice. Pored redovnih, održana je i posebna sjednica posvećena premijerskom satu i poslaničkim pitanjima.

Protekli period je obilježila i intenzivna aktivnost Odbora Skupštine Crne Gore, zakonodavna, kao i nadzorna. Između ostalog, organizovano je konsultativno saslušanje na temu „Reforma pravosudnog sistema u Crnoj Gori, u kontekstu preporuka iz Mišljenja Evropske komisije“ na kom su prisustvovali i predstavnici NVO.

Tema broja je Cetinjski parlamentarni forum i mogućnosti njegovog daljeg institucionalnog razvoja kao inicijative za regionalnu parlamentarnu saradnju i finansiranja iz sredstava Evropske unije.

Do sljedećeg izdanja očekujemo vaša mišljenja, kritike i sugestije, kako bismo ovaj bilten učinili boljim i interesantnijim.

*S poštovanjem,
Dragan Koprivica,
Izvršni direktor CDT-a*

KALENDAR



1. mart

- Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore Mevludin Nuhodžić sastao se sa predstavnikom Misiije OEBS-a u Crnoj Gori, Lloydom Tudykom, šefom Odjeljenja za demokratizaciju.



3. mart

- Delegacija Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore učestvovala je na interparlamentarnom sastanku odbora, na temu „Žene u politici u EU“, koji je održan u Evropskom parlamentu.
- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Rifat Rastoder primio predstavnike Fonda Hadži Nadžija Karabegović Agušević (HNKA) iz Novog Pazara.
- Učesnici seminara za novinare, posjetili su Skupštinu Crne Gore.
- Usvojena Strategija razvoja ljudskih resursa sa Strateškim planom i Planom obuka.

4. mart

- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović primio delegaciju Nacionalnog demokratskog instituta.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”



- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić učestvovao je na VII sjednici Parlamentarne Skupštine Unije za Mediteran u Rimu.
- Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je na zajedničkom sastanku predsjedavajućih odbora nacionalnih parlamenata zemalja EU za regionalni i održivi razvoj u Budimpešti.



9. mart

- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić primio najbolje studente Fakulteta političkih nauka.
- Kolegijum Skupštine Crne Gore prihvatio je Kalendar aktivnosti Skupštine Crne tokom prvog redovnog zasijedanja (prolječno zasijedanje).
- Usvojen prvi kvartalni Izvještaj o sprovođenju Akcionog plana za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine Crne Gore, za period od decembra 2010. do 1. marta 2011. godine.

11. mart

- Predsjednik Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, Andrija Mandić razgovarao sa predstavnicom EK i misije SIGMA.
- Predstavници Crnogorskog udruženja studenata političkih nauka posjetili Skupštinu Crne Gore.

14. mart

- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić uručio je sertifikate polaznicima sedme i osme generacije Internship programa.



- Predstavници Službe Skupštine bili su u studijskoj posjeti Sjevernoj Irskoj.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je ambasadora Kraljevine Norveške NJ. E. Nils Ragnar Kamsvaga.

16. mart

- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović, primio je direktora Odsjeka za Zapadni Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Daniela Farna i ambasadorku Ujedinjenog kraljevstva u Crnoj Gori NJ.E. Catherine Knight Sands.



17. mart

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić održao predavanje studentima Pravnog fakulteta.
- Članovi Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije razgovarali sa predstavnikom NATO-a.
- Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet razgovarali sa predstavnicima SIGMA-e.

18. mart

- Interparlamentarna grupa prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Srbijom boravila je u zvaničnoj posjeti Narodnoj Skupštini Republike Srbije.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je direktora Odsjeka za Zapadni Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Velike Britanije, Daniela Farna.
- Delegacija Odbora za ljudska prava i slobode učestvovala je na Sastanku odbora za ljudska prava parlamenata zemalja Višegradske grupe koji je održan u Bratislavi.
- Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije je održala sjednicu na kojoj je raspravljano o kontroli postupka privatizacije AD Margomarket, zaključeno je da je proces kupoprodaje dionica odrađen na transparentan način.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

- Završen dvodnevni regionalni sastanak u Sarajevu u organizaciji Sekretarijata Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, na kom je učestvovao Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović.



21. mart

- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić razgovarao je sa rezidentnim i nerezidentnim ambasadorima EU u Crnoj Gori.

24. mart

- Članovi Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije sastali se sa direktorom Odjeljenja za Zapadni Balkan Službe za spoljne odnose EU Jonas Jonsson-om.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, primio je predsjednika i članove Odbora za vanjsku politiku Narodne Skupštine Republike Mađarske.
- Članovi odbora za međunarodne odnose i evropske integracije Skupštine Crne Gore sastali su se sa delegacijom odbora za vanjsku politiku Narodne Skupštine Republike Mađarske.

25. mart

- Predsjednik Nacionalnog savjeta za evropske integracije Nebojša Medojević i zamjenik predsjednika Mevludin Nuhodžić susreli su se u Evropskoj komisiji sa Komesarom EK za proširenje Štefanom Fileom.
- Održana tematska sjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje posvećena Svjetskom danu borbe protiv tuberkuloze.

30. mart

- Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Damir Davidović razgovarao je sa Ingve Engstromom, šefom jedinice za regionalne programe u okviru Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje, i njegovim zamjenikom Hoze Toresom Lakasom.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić i Mreža organizacija civilnog društva za demokratiju i ljudska prava potpisali Memorandum o saradnji.
- Službenici Skupštine Crne Gore učestvovali su na dvodnevnom seminaru „Zakonodavna i kontrolna uloga parlamenta“, koji je održan u Briselu.

PARLAMENTARNI POJMOVNIK

POSLANIČKA PITANJA¹ (eng. question time - u doslovnom značenju "vrijeme za pitanja") su mehanizam kojim predstavnici parlamenta mogu tražiti informacije od čelnika izvršne vlasti i pozivati ih da obrazlože svoje postupke u vezi sa sprovođenjem politika i mjera vlade – tradicionalni su oblik nadzora u parlamentarnim sistemima.

Premda porijeklo vode iz britanskog Donjeg doma, ova je praksa danas uobičajena u čitavom svijetu. Poslanička pitanja najpoznatija su u svom usmenom obliku kada poslanici iz opozicije ispituju vladu ili pojedinog njenog člana o pitanjima u vezi sa pojedinim politikama i mjerama, u toku foruma poznatog pod nazivom "vrijeme za pitanja".

U Skupštini Crne Gore, poslanik ima pravo da, u cilju pribavljanja potrebnih informacija o pojedinim pitanjima iz rada Vlade, odnosno sprovođenja utvrđene politike, Vladi, odnosno nadležnom ministru postavi poslaničko pitanje i da na njega dobije odgovor. Poslaničko pitanje postavlja se na posebnoj sjednici Skupštine, koja se održava najmanje jedanput dvomjesečno u toku redovnog zasijedanja. Prvi dio sjednice iz stava 2 ovog člana, u trajanju do jednog sata, određen je za postavljanje pitanja predsjedniku Vlade i njegove odgovore o aktuelnim pitanjima iz rada Vlade (premijerski sat). Poslanička pitanja su regulisana Poslovnikom o radu Skupštine i to u dijelu X ODNOS SKUPŠTINE I VLADE - 1. Poslaničko pitanje i premijerski sat.

¹ Izvor: www.ndicrnagora.org



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

ZAKONODAVNA I KONTROLNA AKTIVNOST



1. mart

- Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, u okviru svoje nadležnosti, dao je pozitivno mišljenje o Predlogu zakona o regionalnom razvoju. Članovi Odbora razmotrili su i amandman na Predlog zakona o stranim investicijama koji je podnio poslanik Zoran Vukčević i sa stanovišta svoje nadležnosti ocijenili ga pravno prihvatljivim.



4. mart

- Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu obavio konsultativno saslušanje o temi: „Reforma pravosudnog sistema u Crnoj Gori, u kontekstu preporuka iz Mišljenja Evropske komisije“.

7. mart

- Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije razmotrio i podržao pet Predloga zakona, i to: Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke o izmjenama i dopunama Sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Češke Republike o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske, Predlog zakona o dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

- Administrativni odbor je predložio Skupštini da konstatuje da su nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, imenovala za člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandra Sašu Zekovića. Odbor je predložio i da Skupština konstatuje da je završen postupak imenovanja članova Savjeta. Članovi Odbora su se upoznali sa Odlukom Savjeta za građansku kontrolu rada policije o utvrđenim visinama naknada za rad. Takođe, Odbor je ocijenio da je potrebno inicirati izmjene i dopune Zakona o policiji, radi određivanja nadležnosti i načina funkcionisanja Savjeta. Na predlog Kluba DPS-a Odbor je predložio Skupštini da Milutina Simovića izabere za člana Odbora za bezbjednost i odbranu.
- Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo održao sjednicu na kojoj je razmotrio Predlog zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata, Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlog zakona o dopunama zakona o sistemu unutrašnjih kontrola u javnom sektoru. Sa stanovišta svoje nadležnosti ocijenio je da su ti predlozi zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Odbor je, takođe, razmotrio Predlog odluke o osnivanju nacionalnog ogranka parlamentaraca Crne Gore za borbu protiv korupcije, koji je podnio poslanik Goran Danilović. Odbor je većinom glasova ocijenio da ovaj Predlog odluke nema ustavno pravni osnov.

9. mart

- Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je razmatrao amandmane na Predlog zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

11. mart

- Odbor za ljudska prava i slobode je razmatrao Informaciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava o položaju LGBT populacije u Crnoj Gori kao i informacija o Javnoj tribini Odbora za ljudska prava i slobode, na temu: "Prava djeteta - Implementacija Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o zaštiti od nasilja u porodici".

14. mart

- Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je predložio Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji. Pored toga, usvojen je izvještaj o radu Odbora za 2010. godinu, a razmotren je i usvojen i Plan rada za 2011. godinu.
- Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Crnoj Gori.

16. mart

- Odbor za rodnu ravnopravnost je razmotrio Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći sa aspekta obezbjeđivanja rodne ravnopravnosti. Odbor je odlučio da predloži Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.
- Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i izjasnio se o amandmanima koje su podnijeli poslanici na Predlog zakona o klasifikaciji djelatnosti i na Predlog zakona o preuzimanju akcionarskih društava. Takođe, odlučeno je da Odbor predloži Skupštini da usvoji dva zaključka povodom usvajanja Predloga zakona o stranim investicijama.

17. mart

- Održana sjednica Odbora za turizam, ekologiju i prostorno planiranje na kojoj je razmatran Predlog deklaracije o zaštiti Morače. Nakon rasprave, Odbor nije podržao Predlog deklaracije.
- Administrativni odbor je održao konsultativno saslušanje kandidata za predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. Odbor je, većinom glasova, odlučio da predloži Skupštini da za predsjednika Savjeta imenuje kandidata Branka Vujovića.



18. mart

- Odbor za bezbjednost i odbranu je konstatovao da je nakon 16. sjednice Odbora unaprijeđena saradnja i koordinacija državnih organa od kojih je Odbor dobio informacije o akciji „Balkanski ratnik“. Odbor će od Vrhovnog državnog tužioca zatražiti informaciju o predmetu parlamentarnog nadzora u ovom slučaju nakon čega će donijeti konačan stav.

21. mart

- Odbor za bezbjednost i odbranu je razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o ANB.
- Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio Predlog deklaracije o načinu i redoslijedu valorizacije energetskog potencijala u Crnoj Gori. Odbor je usvojio Izvještaj o korišćenju finansijskih sredstava Skupštine i Službe Skupštine u 2010. godini. Takođe, obavljena je rasprava o Predlogu ocjena i stavovima povodom održanog konsultativnog saslušanja na temu "Stanje u oblasti telekomunikacija sa osvrtom na sprovođenje Zakona o elektronskim komunikacijama".

22. mart

- Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu je razmotrio i podržao Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Odbor je jednoglasno podržao Plan rada Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu za 2011. godinu, kao i Godišnji izvještaj o radu Odbora za 2010. godinu.
- Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmatrao amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o agenciji za nacionalnu bezbjednost.
- Odbor za turizam, ekologiju i prostorno planiranje je razmatrao amandmane na Predlog odluke o organizovanju javnog preduzeća za nacionalne parkove. Tri amandmana su odbijena, a Skupštini je predloženo da se izjasni o četiri amandmana.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

23. mart

- Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo razmotrio i pozitivno se izjasnio o amandmanima na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Predlog zakona o regionalnom razvoju, Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Socijalnom savjetu. Odbor je usvojio i Godišnji izvještaj o radu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo za 2010. godinu i Plan rada Odbora za 2011. godinu.

24. mart

- Odbor za rodnu ravnopravnost je usvojio Izvještaj o radu Odbora za rodnu ravnopravnost za 2010. godinu i utvrdio Plan rada Odbora za 2011. godinu.
- Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je razmatrao amandmane na Predlog zakona o obrazovanju odraslih. Takođe, Odbor je usvojio Izvještaj o radu za 2010. godinu i Plan rada za 2011. godinu.
- Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje usvojio Izvještaj o radu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje za 2010. godinu i utvrdio Program rada Odbora za 2011. godinu.

25. mart

- Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je razmotrio Izvještaj o radu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje za 2010. godinu i Plan rada Odbora za 2011. godinu.

28. mart

- Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmotrio osam amandmana: četiri amandmana na Predlog odluke o organizovanju Javnog preduzeća za nacionalne parkove, dva amandmana na Predlog zakona o obrazovanju odraslih, kao i amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama.

29. mart

- Odbor za ljudska prava i slobode je, između ostalog, razmotrio Izvještaj o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka i stanju zaštite ličnih podataka za 2010. godinu. Takođe, Odbor je prihvatio Izvještaj Delegacije Odbora za ljudska prava i slobode sa Regionalne konferencije na temu: „Institucije za zaštitu ljudskih prava. Utvrđen je kvartalni Izvještaj o re-

alizaciji Plana aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode i prihvaćena je Informacija o učešću Delegacije Odbora za ljudska prava i slobode na Nacionalnoj konferenciji „Crna Gora - svjetlija tačka na LGBT mapi“.



- Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije razmatrao Izvještaj o radu Ministarstva vanjskih poslova za prethodnu godinu. Pored toga, razmatrana su dva Kvartalna izvještaja i Prvi mjesečni izvještaj o realizaciji obaveza iz Akcionog plana Vlade.
- Odbor za bezbjednost i odbranu je razmatrao amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
- Administrativni odbor je usvojio Izvještaj o radu Odbora za 2010. godinu i usvojio Plan rada Odbora za 2011. godinu. Takođe, Odbor je donio sljedeće odluke: Odluka o utvrđivanju vrijednosti koeficijenta za obračun fiksnog dijela zarade predsjednika Crne Gore, državnog i javnog funkcionera u Skupštini Crne Gore i generalnog sekretara predsjednika Crne Gore, Odluka o utvrđivanju naknada za rad naučnim i stručnim konsultantima, Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad članu Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova na ime smještaja.

30. mart

- Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreskoj administraciji, amandmanu na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreskoj administraciji, kao i amandmanu na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju. Odbor je razmatrao i osamnaest amandmana na Predlog zakona o regionalnom razvoju i pozitivno se izjasnio i o Predlogu zaključka na Predlog ovog zakona.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

PRVO REDOVNO ZASIJEDANJE SKUPŠTINE



Prva sjednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini

Na prvoj sjednici prvog redovnog zasijedanja, poslanici su završili raspravu o Predlogu zakona o stranim investicijama, koji strancima omogućava različite oblike ulaganja i definiše pravni status Agencije za promociju stranih investicija.

Na sjednici je imenovan Aleksandar Zeković za člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Pored toga, konstatovano je razrješenje Vladimira Kavarića sa mjesta predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja. Takođe, ratifikovane su dvije međunarodne konvencije.

Druga sjednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini



Na drugoj sjednici prvog redovnog zasijedanja usvojeni su: Predlog zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, Predlog zakona o klasifikaciji djelatnosti, Predlog zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Predlog zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Predlog zakona o priznavanju inostranih kvalifikacija za obavljanje regulisane profesije, a završena je rasprava o Predlogu odluke o organizovanju javnog preduzeća za nacionalne parkove. U okviru

tačke izbora i imenovanja za člana Odbora za ekonomiju finansije i budžet izabran je poslanik Veselin Bakić, a za predsjednika Savjeta Agencije za nadzor osiguranja imenovan je Branko Vujović.

Poslanici su većinom glasova usvojili i Predlog zakona o stranim investicijama, koji se našao na dnevnom redu prve sjednice prvog redovnog zasijedanja.

Treća posebna sjednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini

Saglasno članu 187 st. 2 i 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore dnevni red treće posebne sjednice je bio premijerski sat i poslanička pitanja.

Četvrta sjednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2011. godini

Sjednica je počela 22.03.2011. godine. Na dnevnom redu se nalazi: Predlog zakona o potvrđivanju ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izmjenama i dopunama ugovora između Crne Gore i Republike Srbije o izručenju; Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o agenciji za nacionalnu bezbjednost; Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći; Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnom savjetu; Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama; Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru; Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poreskoj administraciji; Predlog zakona o regionalnom razvoju; Predlog zakona o obrazovanju odraslih; Predlog zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovniha objekata; Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju; Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije; Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Bugarske; Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke o izmjenama i dopunama sporazuma između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Češke Republike o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

TEMA BROJA



Cetinjski parlamentarni forum

Cetinjski parlamentarni forum (CPF), kao autohtonu regionalnu inicijativu parlamentarne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope na putu evropskih integracija, osmislile su i pokrenule Skupština Republike Crne Gore i Skupština Državne zajednice Srbije i Crne Gore u februaru 2004. godine. Osnovan je u saglasnosti sa zaključcima Solunskog samita EU i zemalja Zapadnog Balkana, sa ciljem da radi na obogaćivanju regionalne parlamentarne saradnje. Vremenom se razvio kao važan stub održive regionalne parlamentarne saradnje, a posebno na nivou odbora.

Predmet CPF su bilateralna i multilateralna saradnja parlamenata na putu evropskih integracija kao i uloga bilateralnih sporazuma u regionalnim i evropskim integracijama. Sastanci se obično održavaju u Vladinom domu na Cetinju. Cilj CPF-a je unapređenje saradnje, prenos znanja i iskustava, jačanje veza i produbljavanje parlamentarne saradnje i diplomatije u regionu poboljšanje bilateralnih i multilateralnih veza, kao i zbližavanja predstavnika zakonodavnih institucija u državama koje su u procesu evropskih integracija.

Članice Cetinjskog parlamentarnog foruma su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija dok zemlje poput Grčke, Italije, Norveške, Poljske, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva učestvuju u svojstvu posmatrača. Svojim djelovanjem, kroz 11 sastanaka, Cetinjski parlamentarni forum je

do sada okupio više od 1000 parlamentaraca, ministara, eksperata iz zemalja regiona i partnerskih zemalja članica Evropske unije. CPF predstavlja mjesto gdje se otvoreno i direktno razgovara o aktuelnim pitanjima u regionu iz oblasti spoljne politike, obrazovanja, kulture, ekonomije, bezbjednosti kao i o mnogim drugim pitanjima, važnim za region.

Za buduće djelovanje CPF-a značajan je regionalni sastanak koji je održan prošlog mjeseca u Sarajevu, na temu: „Uloga nacionalnih parlamenata u pristupnim pregovorima sa EU“. Sastanak su organizovali Sekretarijat Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) i Generalni direktorat Evropske komisije za proširenje.

Na pomenutom sastanku je istaknut značaj jačanja parlamentarne dimenzije regionalne saradnje, razmjenjena znanja i iskustava. Učesnici sastanka su ukazali na izuzetan značaj otvaranja mogućnosti za finansiranje regionalnih projekata od 2012. godine sa ciljem jačanja institucionalne saradnje između parlamenata u regionu. U Evropskoj komisiji smatraju da bi u procesu jačanja regionalne parlamentarne saradnje trebalo težiti jačanju postojećih mehanizama saradnje, a ne težiti stvaranju novih. Takođe, rečeno je da u Programu rada za period 2011-2013. godine, RCC u okviru jačanja parlamentarne saradnje planira aktivnosti usmjerene na jačanje parlamentarne dimenzije Procesu saradnje u Jugoistočnoj Evropi i pružanje podrške u jačanju Cetinjskog parlamentarnog foruma.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

NOVOSTI IZ SKUPŠTINE



Konsultativno saslušanje o reformi pravosuđa

Sjednici su prisustvovali potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde Duško Marković, zamjenik predsjednice Vrhovnog suda i Sudskog savjeta Radule Kojović, Vrhovna državna tužiteljica i predsjednica Tužilačkog savjeta Ranka Čarapić, Tamara Durutović ispred Advokatske komore Crne Gore i Siniša Bjeković iz Udruženja pravnika. Takođe, sjednici su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori: šefica za vladavinu prava Sandra Horina i Ana Bukilić iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori, Aleksander Avanesov i Sonja Bojanić iz UNDP-a, dok su u svojstvu posmatrača bili predstavnici Evropske komisije Elena Zerzelidou, kao i direktor East West Management Instituta Mark Lasman. Konsultativnom saslušanju su prisustvovali i predstavnici nevladinog sektora - Azra Jasavić (Forum 2010), Vladan Đuranović (CEDEM), Vanja Čalović (MANS), Radomir Prelević (HRA), Milica Kovačević (CDT) i Boris Raonić (YIHR).

Na konsultativnom saslušanju raspravljano je o reformi pravosudnog sistema u Crnoj Gori, shodno preporukama iz Mišljenja Evropske komisije. Razmijenjeni su mišljenja i argumenti učesnika sjednice o mogućnostima i načinu unapređivanja zakonodavstva koje bi doprinijelo većem stepenu efikasnosti i nezavisnosti sudstva i tužilaštva, posebno u dijelu izbora predsjednika Vrhovnog suda, pozicije Sudskog i Tužilačkog Savjeta i izbora državnih tužilaca.

Dio učesnika konsultativnog saslušanja smatra da

su izmjene Ustava potrebne za reformu pravosuđa, dok drugi dio vjeruje da je u ovom trenutku dovoljno izmijeniti organizacione zakone da bi se postigao značajan iskorak u jačanju odgovornosti i efikasnosti pravosuđa i stvaranju uslova da se sudije biraju i napreduju u skladu sa preciznim kriterijumima, imajući u vidu i da je za promjenu Ustava potrebno obezbijediti parlamentarni konsenzus, za šta je potrebno više vremena. Na kraju sjednice, najavljen je set konsultativnih saslušanja, kao i intenzivnija saradnja sa NVO sektorom, u cilju unapređenja zakonodavnog i institucionalnog okvira i što efikasnijeg sprovođenja preporuka Evropske komisije.



Tematska sjednica povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje Skupštine Crne Gore održao je 20. marta tematsku sjednicu povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze.

Tematskoj sjednici su pored predsjednika poslaničkih klubova (mr Milutin Simović, mr Aleksandar Damjanović), prisustvovali i direktorica Specijalističke bolnice za plućne bolesti "Dr Jovan Bulajić" – Brezovik, dr Gordana Reljić, nacionalna koordinatorica za borbu protiv tuberkuloze, dr Olivera Bojović, na-

čelnica odjeljenja za plućne bolesti u Kliničkom Centru Crne Gore, dr Zorica Vukčević, kao i dr Halil Duković i pomoćnica ministra zdravlja u Vladi Crne Gore Gorica Savović.

Na kraju ove tematske sjednice je usaglašeno da su ovakvi vidovi rada Odbora korisni kao i da ovakvu praksu treba i ubuduće nastaviti. Pored pomenutog, takođe je usaglašeno da bi, u narednom periodu, ovim povodom sjednice Odbora trebalo organizovati i van zgrade Skupštine Crne Gore.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."

Razmotrena Informacija Ministarstva za ljudska i manjinska prava o položaju LGBT populacije u Crnoj Gori

Odbor za ljudska prava i slobode, na sjednici održanoj 11. marta razmotrio je Informaciju Ministarstva za ljudska i manjinska prava o položaju LGBT populacije u Crnoj Gori. Sjednici su po pozivu prisustvovali ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša, zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šučko Baković kao i predsjednica Upravnog odbora NVO Omladinski kreativni centar Juventas Ivana Vojvodić.

Nakon konstruktivne rasprave, Odbor je zaključio da

je neophodno što prije usvojiti Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao preduslova za potpunu implementaciju Zakona o zabrani diskriminacije. Takođe, Odbor je podržao realizovanje aktivnosti Vlade iz Akcionog plana za praćenje sprovođenja preporuka iz Mišljenja Evropske komisije i jačanje institucionalnih mehanizama za zaštitu od svih oblika diskriminacije, sa posebnim akcentom na društveno ranjive grupe, kao i komunikaciju sa nevladinim sektorom.

IZ SKUPŠTINSKE GALERIJE

Milo Milunović - Mreže

Početak formiranja skupštinske likovne zbirke vezan je za šestu deceniju XX vijeka, za prelomni period otvaranja jugoslovenske umjetnosti prema snažnim međunarodnim likovnim uticajima.

U to vrijeme na crnogorskoj umjetničkoj sceni prisutni su dominantni predstavnici međuratne generacije, ali se pojavljuju i novi stvaraoci koji označavaju period kontinuiteta i diskontinuiteta, kojima pripada i Milo Milunović, u skupštinskoj likovnoj zbirci predstavljen slikom „Mreže“.



Bez obzira što je predstavnik slikarstva likovne intelektualnosti, izraz njegovih platna iz zrele faze je najčešće melanholičan, zbog čega ga smatraju usamljenikom u crnogorskom slikarstvu. Kasnije pronalazi inspiraciju u rodnom mediteranskom podneblju, rasvjetljava paletu, unosi svjetlost i ekspresivnu notu. Sa Petrom Lubardom osnovao je Umjetničku školu na Cetinju, koja će imati presudan uticaj na dalji razvoj likovne umjetnosti u Crnoj Gori.



OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori

“Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije.”

IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



Zakon o privremenom poslovnom redu u Narodnoj skupštini

30. septembar /13. oktobar 1906.

**MI
NIKOLA I
po milosti Božjoj
KNJAZ I GOSPODAR CRNE GORE**

**Dajemo na znanje i objavljujemo:
Da smo na predlog Našeg Ministarskog Savjeta,
po saslušanju
Našeg državnog savjeta, a u smislu tačke 2. člana
221 Ustava riješili i naređujemo:**

**ZAKON
O
PRIVREMENOM POSLOVNOM REDU U
NARODNOJ SKUPŠTINI**

...

DIO PETNAESTI

Održavanje reda u skupštinskoj zgradi

Član 142.

Nadzor radi održavanja reda u unutrašnjosti skupštinske zgrade pripada predsjedniku u ime same Skupštine. Radi toga Ministar unutrašnjih djela staviće odmah u početku saziva na raspoloženje predsjedniku potreban broj žandara koji će naročiti znak (trobojnicu) po kojemu će se raspoznavati od ostalih žandara.

Član 143.

Nikakva oružana sila ne može se postaviti u zgradu narodne skupštine, niti u njezinom dvorištu.

Niko oružan ne smije ući u zgradu narodne skupštine osim lica koja u Skupštinu dolaze po skupštin-

skome poslu. Po skupštinskome poslu pak mogu u narodnu Skupštinu oružani dolaziti samo ađutanti Knjaževi i oni viši oficiri koji ga prate kao svita pri otvaranju Skupštine, ministar vojni, povjerenici ministra vojnog koji imaju da brane kakav zakonski predlog, žandarmi koji su predsjedništvu stavljeni na službu.

Član 144.

Zasebna mjesta za slušaoce biće u skupštinskoj dvorani, a ulaznice dobijaće od predsjednika Skupštine i u ministarstvu unutrašnjih djela. Strani podanici mogu ih dobiti samo u ministarstvu unutrašnjih djela.

Na isti način biće pušten određeni broj stenografa za bilježenje skupštinskog rada, kao i novinari i dopisnici.

Član 145.

Slušaoci ne smiju ništa činiti, što bi red i mir u Skupštini narušavalo. Znaci odobravanja ili neodobravanja zabranjuju se. Ko to učini, biće odmah iz dvorane udaljen.

Ako bi koji slušalac kakvim god načinom u većoj mjeri red rušio i savjetovanje prekidao, biće kao rušilac reda uzet na odgovornost i predat vlasti na suđenje.

Osim toga predsjednik Skupštine ima pravo, a i dužan je da iz onog mjesta gdje se nered pojavi, a ne zna se ko taj nered pravi, sve slušaoce sa sjednice ukloni.

Shodno ovim propisima biće izložena na ulazu u skupštinsku zgradu pismena objava.

...

**Cetinje 30. septembar 1906.
Nikola, s.r.**

Zakon o privremenom poslovnom redu u narodnoj skupštini, Cetinje 1906.



**OTVORENE INSTITUCIJE
Projekat finansira Evropska unija posredstvom
Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori**

"Ovaj bilten je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije.
Za sadržaj ovog biltena punu odgovornost
snosi Centar za demokratsku tranziciju i on se ni pod
kakvim okolnostima ne može smatrati stavom Evropske unije."